

Snip 2018 Underground Drill Hole Collar Orientations

Hole	Length (M)	Elevation (M)	Mine Grid East	Mine Grid North	Mine Grid Azimuth	Dip
UG18-063	225.60	416.80	4849.10	2185.80	180.60	-20.30
UG18-064	195.10	417.20	4849.10	2185.70	180.40	0.00
UG18-065	185.60	418.00	4849.10	2185.70	180.20	19.80
UG18-066	248.60	419.40	4849.10	2186.30	178.90	49.90
UG18-067	251.80	550.40	4919.90	2371.40	180.70	-10.00
UG18-068	250.20	552.00	4920.00	2371.00	176.60	-0.90
UG18-069	251.80	552.00	4920.00	2371.00	176.50	14.40
UG18-072	196.90	420.00	4930.00	2188.00	167.80	4.90
UG18-071	260.30	552.70	4918.70	2373.10	177.10	37.10
UG18-073	204.20	418.10	4930.00	2191.80	5.10	-20.10
UG18-074	251.50	418.30	4934.10	2185.60	165.50	-20.10
UG18-075	211.90	417.30	4930.20	2191.00	15.30	-65.40
UG18-076	250.20	550.90	4918.70	2372.80	178.20	5.00
UG18-077	47.60	550.20	4908.80	2373.20	176.40	-10.70
UG18-078	309.40	550.20	4910.00	2371.70	178.50	-10.70
UG18-079	278.90	550.90	4909.90	2371.60	179.10	9.90
UG18-080	277.40	551.90	4908.70	2373.10	179.10	29.30
UG18-081	223.10	416.40	4783.80	2193.40	350.30	-0.20
UG18-082	98.20	415.60	4783.70	2193.40	349.50	-0.20
UG18-083	206.00	379.80	4627.70	2224.20	44.00	-25.70
UG18-084	205.90	415.60	4784.10	2193.40	351.00	-25.00
UG18-085	370.30	381.90	4627.10	2224.10	34.80	28.40
UG18-086	217.60	381.20	4624.90	2225.10	336.10	9.60
UG18-087	224.10	381.10	4625.80	2225.10	355.90	9.60
UG18-088	202.70	377.70	4601.00	2159.20	356.80	-55.00
UG18-089	203.00	377.90	4601.00	2160.10	356.20	-31.40
UG18-090	70.10	572.40	4849.20	2308.80	176.00	5.00
UG18-091	231.60	573.40	4849.00	2308.40	180.00	20.00
UG18-092	140.20	574.00	4849.00	2309.00	180.00	36.00
UG18-093	106.10	574.70	4849.00	2310.40	180.00	65.00

Hole	Length (M)	Elevation (M)	Mine Grid East	Mine Grid North	Mine Grid Azimuth	Dip
UG18-094	303.60	551.20	4962.10	2371.10	170.40	-18.90
UG18-095	251.50	552.10	4962.10	2370.90	177.00	9.40
UG18-096	264.00	553.10	4962.90	2370.30	167.00	42.00
UG18-097	209.10	553.30	4962.20	2372.80	170.00	53.00
UG18-098	159.70	381.90	4625.10	2224.90	339.10	24.30
UG18-099	115.80	572.80	4849.20	2308.80	180.00	9.80
UG18-100	110.00	572.10	4849.30	2309.00	180.10	-3.80
UG18-101	110.30	574.30	4849.20	2309.60	180.60	44.90
UG18-102	115.20	574.50	4849.30	2310.50	180.20	59.60
UG18-103	109.70	573.50	4849.50	2309.30	171.00	28.00
UG18-104	110.60	574.30	4849.50	2309.80	170.40	46.90
UG18-105	110.60	574.50	4849.40	2310.40	166.80	57.60
UG18-106	115.20	573.60	4848.20	2308.20	190.70	27.70
UG18-107	110.60	574.10	4848.40	2308.90	190.40	44.10
UG18-108	115.20	551.60	4962.90	2371.20	175.20	0.40
UG18-109	110.60	552.50	4962.80	2371.10	176.10	20.50
UG18-110	200.00	553.30	4962.90	2372.20	166.60	47.50
S18-029	182.30	295.00	4274.00	1845.00	4.70	-70.60
S18-030	178.90	295.00	4274.00	1845.00	359.90	-49.50

Notes: All values are un-cut. Drill intercepts are core length as there is insufficient data available to present true widths.